t64_tsep_1 (TMFahaorU6LrduFy5aVJJgHDCbUtFQVsDwW)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_borsuk\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_tsep\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3\_tsep\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_connsp\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.\ (m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (((v4\_pre\_topc\ X1\ X0) \wedge (v4\_pre\_topc\ X2\ X0)) \Rightarrow ((r1\_xboole\_0\ X1\ X2) \Leftrightarrow (r1\_connsp\_1\ X0\ X1\ X2))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_pre\_topc\ X1\ X0) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow ((r1\_connsp\_1\ X0\ X1\ X2) \Rightarrow (r1\_xboole\_0\ X1\ X2)))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ (m1\_pre\_topc\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow ((X2 = u1\_struct\_0\ X1) \Rightarrow (((v1\_borsuk\_1\ X1\ X0) \wedge (m1\_pre\_topc\ X1\ X0)) \Leftrightarrow (v4\_pre\_topc\ X2\ X0))))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_pre\_topc\ X1\ X0) \Rightarrow (l1\_pre\_topc\ X1)) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(l1\_struct\_0\ X0) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_pre\_topc\ X1\ X0)\Rightarrow (\forall X2.(m1\_pre\_topc\ X2\ X0)\Rightarrow((r3\_tsep\_1\ X0\ X1\ X2)\Leftrightarrow(\forall X3. (m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X4. (m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(((X3 = u1\_struct\_0\ X1)\wedge(X4 = u1\_struct\_0\ X2))\Rightarrow(r1\_connsp\_1\ X0\ X3\ X4))))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_struct\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(l1\_struct\_0\ X1)\Rightarrow((r1\_tsep\_1\ X0\ X1)\Leftrightarrow(r1\_xboole\_0\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u1\_struct\_0\ X1)))) \tag{8}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((v1\_borsuk\_1\ X1\ X0)\wedge(m1\_pre\_topc\ X1\ X0)))\Rightarrow(\forall X2.((\neg v2\_struct\_0\ X2)\wedge((v1\_borsuk\_1\ X2\ X0)\wedge(m1\_pre\_topc\ X2\ X0)))\Rightarrow((r1\_tsep\_1\ X1\ X2)\Leftrightarrow(r3\_tsep\_1\ X0\ X1\ X2))))$$